

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	CRNA GORA Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Broj: 0901-351-18/4 Tivat 09.04.2019 godine	Opština Tivat Broj: 0901-351-18/4 Tivat 09.04.2019 godine	CRNA GORA	OPŠTINA TIVAT
2	Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) i podnijetog zahtjeva Prve banke CG AD Podgorica, izdaje:			
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI za izradu tehničke dokumentacije			
4	za objekat namjene SMG na urbanističkoj parceli UP 65 u zoni E koja je formirana od dijela k.p.br.624/2 KO Tivat i dijela katastarskih parcela br. 623 i 626 sve KO Tivat u obuhvatu DUP-a „Seljanovo“, („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 37/13),			
5	PODNOŠIOC ZAHTJEVA:	Prva banka CG AD Podgorica		
6	POSTOJEĆE STANJE	UP 65 u zoni E, se nalazi u obuhvatu DUP-a „Seljanovo“.		
		Prema Listu nepokretnosti prepis broj 3120 na kat.par.br. 624/2 KO Tivat površine 1251 m ² nema evidentiranih objekata. Prema Listu nepokretnosti prepis broj 1122 na kat parc.br. 623 KO Tivat površine 1608 m ² nema evidentiranih objekata. Prema Listu nepokretnosti prepis broj 264 kat parc.br. 626 KO Tivat površine 1171 m ² evidentirana je kao „nekategorisani put“.	Zona E, površine 60357m ² , obuhvata zonu individualnog stanovanja iznad magistralnog puta. Zona E je izgrađen prostor, najvećim dijelom stambenim objekatima individualnog stanovanja. Izgrađena je mreža saobraćajnica, tako da objekti imaju koliski pristup, osim nekoliko objekata kojima je pristup obezbjedjen preko improviziranih prolaza između parcela. Objekti su različitog bonitetra i kvaliteta, svи imaju dvorista ili bašte, i vizure prema moru.	
7	PLANIRANO STANJE	Namjena parcele odnosno lokacije	Pojedinačne parcele definisane su za određene namjene tako da je cjelokupan prostor podjeljen po funkcijama koje se na njemu odvijaju.	
7.1.			Površine za stanovanje su površine koje su planinskim dokumentom pretežno namijenjene za stalno i povremeno stanovanje. Ova kategorija stanovanja podrazumijeva individualno stanovanje ostvareno kroz dvije tipologije: kuće u nizu i slobodnostojeće kuća. Slobodnostojeće kuće se planiraju u zoni koja je u velikoj mjeri izgrađena tako da predstavljaju interpolaciju izgrađenih objekata i znatno manju gradnju na slobodnim površinama. Planom je predviđena mogućnost da osim stalnog stanovanja dio objekta može biti namijenjen povremenom, turističkom stanovanju (apartmani i stanovi za izdavanje, porodični hosteli).	

Parcelacija

Osnov za izradu Plana parcelacije bila je topografsko katastrska podloga, potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa Uprave za nekretnine. Određene su granice urbanističkih parcela čije su prelomne tačke geodetski definisane u grafičkom prilogu *Plan parcelacije, regulacije i nivelijacije*.
Ukoliko, na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, mjerodavan je zvanični katastar. U slučajevima kada granica UP nezatno odstupa od granice kat. par. organ lokalne uprave nadležan za poslove uređenja prostora prilikom izdavanja UTU može izvršiti uskladjivanje UP sa zvaničnim katastarskim operatom.

Preklapanjem katastarskog i urbanističkog plana evidentno je da je UP 65 u zoni E formirana od dijela k.p.br.624/2 KO Tivat i dijela k.p.br. 623 i 626 sve KO Tivat.

Napomena: *Do podnošenja zahtjeva za prijavu gradnje, investitor je dužan formirati UP prema datim uslovima parcelacije i rješiti imovinsko pravne odnose na cijelo UP.*

Izuzetno, u skladu sa članom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore može se graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcele.

7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Regulacija

saobracaja.

Kanal su u javnoj upotrebi i ne mogu se pripalati urbanističkim parcelama. Vlasnici parcela uz koje kanali prolaze dužni su ih održavati (čistiti).

■ Građevinska linija utvrđuje se ovim planom u odnosu na regulacionu liniju, a predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi objekat i definisana je koordinatnim tačkama koje se čitaju u grafičkom prilogu na listu „Plan građevinske linije minimalno rastojanje od granica urbanističke parcele“ prema parametrima iz plana. Ukoliko na urbanističkoj parcelei nije grafički definisana saglasnost graničnih susjeda, Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju, kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele. Građevinska linija Građevinske linije na urbanističkim parcelama sa postojećim objektima aktiviraju se samo u slučajevima rušenja postojećeg objekta radi izgradnje novog i prilikom nadogradnje i dogradnje postojećeg objekta.

8 PREPORUKE ZA SWANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

Radi zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. List CG br.13-izrade tehničke dokumentacije kako bi se ostvarile potrebne preventivne mjere zaštite od katastrofa i razaranja).

Radi zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zbog eventualnih nepovojinosti inženjersko geoloških i seizmičkih inženjersko-geoloških istraživanja sa mikroseizmičkom rejonizacijom terena. Neophodno je sprovesti naknadna geotehnička istraživanja u pogledu hidroloških svojstava tla, kao i konstatovanje drugih relevantnih elemenata za temeljenje objekata, postavljanje saobraćajnica i objekata komunalne infrastrukture.

Zbog visokog stepena seizmičke opasnosti *evo prenosi* ...

<p>SEIZMIČNOSTI KOMPLEKSA.</p> <p>Pri planiranju saobraćajne mreže i objekata koji zahitjevaju veće intevencije u tlu (dubina veća od 2m) potrebno je predviđjeti odgovarajuće sanacione radove.</p> <p>Urbanističko rješenje dispozicijom objekata, saobraćajnica i uređenjem stobodnih površina obezbeđuje mogućnost intervencije svih komunalnih vozila, o čemu treba posebno voditi računa pri izradi tehničke dokumentacije.</p> <p>U pogledu građevinskih mjera zaštite, objekti i infrastruktura treba da budu projektovani i građeni u skladu s važećim tehničkim normativima i standardima za odgovarajući sadržaj.</p> <p>Svi drugi elementi u vezi s zaštitom materijalnih dobara i stanovnika u skladu s važećim propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda i požara, tako da je za svaku gradnju potrebljeno pribaviti uslove i saglasnost od nadležnog organa u opštini, na tehničku dokumentaciju i izvedeni objekat.</p>	<p>MJERE ZAŠTITE OD POŽARA.</p> <p>Radi zaštite od požara u okviru planskog rješenja svim objektima obezbijeden je saobraćajni pristup za vatrogasna vozila, s propisanom udaljenosti kolovoza od objekta.</p> <p>Šibine planiranih saobraćajnica prilagođene su pristupu i manevriranju vatrogasnih vozila.</p> <p>Planskim rješenjem je obezbijedena udaljenost između pojedinih objekata, kao i uslovi za evakuaciju u slučaju požara.</p> <p>U okviru rješenja hidrotehničkog sistema obezbijedena je voda za gašenje požara.</p> <p>Radi obezbijedjenja mjera zaštite od požara u smislu Zakona o zaštiti i spašavanju, prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije za objekte hotela i objekte centralnih djelatnosti i potrebljeno je predviđeti uređaje za automatsku dojavu požara, uređaje za gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja.</p> <p>Za ove objekte obavezno je izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara (i eksplozija) ako se radi o objektima u kojima se definisu zone opasnosti od požara i eksplozija), planove zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.</p> <p>Za objekte u kojima se skladište, pretaču, koriste ili u kojima se vrši promet opasnih materija, obavezno je pribaviti mišljenje na lokaciju od nadležnog organa, kako ovi objekti i instalacije svojim zonama ne bi ugrozili susjedne objekte.</p> <p>Prikljom projektovanja objekata, a primjenom svih Pravilnika koji važe za ovu oblast, obezbijeduju se sve ostale najosjećljiviji segment zaštite od požara.</p> <p>Sa aspekta zaštite od požara u okviru Zahvata Plana, posebnu pažnju treba obratiti na podzemne garaže, kao najosjećljiviji segment zaštite od požara.</p>	<p>UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA</p> <p>Shodno Zakonu o upravljanju otpadom, upravljanje otpadom zasnivaće se na principu odživog razvoja, kojim se obezbjeduje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje s otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva odživog razvoja.</p> <p>Korisnici prostora zone Zahvata dužni su primijeniti tehnološki postupak, koristiti sirovine i druge materijale i organizovati uslužne djelatnosti na način kojim se proizvodi najmanja količina ili sprečava nastanak otpada.</p> <p>Korisnici prostora dužni su da sakupljaju otpad na selektivan način.</p> <p>Upravljanje otpadom odvijaće se u skladu s Lokalnim planom upravljanja otpadom Tivat iz 2009.g. i Planom postavljanja posuda za sakupljanje otpada, koji je usvojila opština Tivat.</p> <p>U okviru planskog rješenja zone Zahvata određene su lokacije za postavljanje posuda za odlaganje otpada.</p>
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	
		<p>U okviru projekata elektroinstalacija obaveza je da se 20% potreba za električnom energijom (na nivou urbanističke parcele) predviđa iz obnovljivih izvora ili nadoknađeno upotrebom adekvatnih materijala.</p> <ul style="list-style-type: none"> • u cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja konšćenja energije. Pri predviđenju dryoredi ili zelenu tampon zonu između saobraćajnica i građevinskih struktura; • kao sistem protiv preterane insolacije koristiti odžive sisteme (zasijenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i dr.) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju; • ukorpatiranjem zelenih masa u strukturu objekata omogućiti konznicima prostora kontakt sa prirodom; • predviđenje dryoredi ili zelenu tampon zonu između saobraćajnica i građevinskih struktura; • suspenziju smeća i otpada vršiti u okviru organizovane komunalne djelatnosti. <p>Uslovi za zaštitu od gasova i buke</p> <p>Posebnu pažnju posvetiti zaštiti od gasova i buke u stambenim naseljima a koja se "proizvodi" u pratećim nestambenim djelatnostima (kmetstvo, industrija, komerc, turizam).</p>

Oprema koja proizvodi visok nivo buke je potrebno da ima akustičnu zaštitu. Oprema koja proizvodi za stanovanje neprikladne gasove (npr. kuhinje restorana, kafe ili hotela) mora biti verikalnim odvodima sprovedena na odgovarajuću visinu da ne ugrožava susjedne objekte.

Za zaštitu od buke i gasova u stambenim i drugim zonama nužno je sprovesti adekvatne mjere (urbanističke, tehničke, sanitarske, hortikultурне, prometne, administrativne i dr.). Prije svega, regulisanjem tačkastog izvora buke (diskoteka, kafe...i sl.).

10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata urediti u duhu tradicionalne vrtne arhitekture primorja. Prostor treba opremiti autohtonim i egzotičnim rastinjem, uvažavajući prirodno i kulturno nasljeđe.

■ *Zelenilo stanovanje male gustine*

Slobodne površine oko individualnih stambenih objekata urediti u duhu tradicionalne vrtne arhitekture Primorja. Prostor opremljeni autohtonim i egzotičnim rastinjem, uvažavajući prirodno i kulturno nasljeđe u pogledu nadira oblikovanja i izbora materijala uz istovremenu primjenu odgovarajućih savremenih pejzažno-arhitektonskih rješenja. Pored dekorativne i rekreativne funkcije, uredene zelene površine treba da omoguće formiranje "zelenih prodora" u izgrađenom tkrivu i povezivanje sa okolnim zelenim površinama.

- Smjernice za uređenje:
 - svaka parcela se novoplaniranim objektima mora da sadrži min. 40% zelenih, nezastitnih površina maksimalno očuvati postojeće visoko zelenilo
 - prostor organizovati na principu dvije funkcionalne cjeline (prednji dio prema ulici - predvor i unutrašnji dio - vrt)
 - žbunasti vrtić, cvjetni gredicama, njegovanim travnjakom i zelenim fasadama (puzavice)
 - u vrtu planirati prostor za intimni odmor, igru djece, perbole sa dekorativnim puzačicama, odine, zasadje voćnih vrsta
 - fasada i terasa objekata ukrašiti pergolama sa dekorativnim puzačicama
 - preporučuje se izgradnja "zelenih krovova"
 - koristiti autohtone biljne vrste i odomaćene egzote
- ocuvati prirodu konfiguraciju terena, denivelaciju rješiti terasasto sa podzidama i stepenicama
- podzid graditi od kamena u skladu sa tradicionalnim načinom obrade (suvozid ili sa upuštenim spojnicama)
- zastrite površine (staze, stepenice, platoe, terase) projektovati u skladu sa principima arhitektonskog nastajanja sa autentičnim (kamen) i tehnički prilagođenim modernim materijalima
- ograde mogu biti od bijljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala (kamen, metal) u kombinaciji sa odgovarajućom vegetacijom kao što su puzačice i žbunaste vrste.

Napomena: Uredjenje zelenih površina vršiti na osnovu projektnog rješenja.

■ Prijedlog biljnih vrsta za izradu projekta pejzažne arhitekture

Kod izbora sadnog materijala moraju se ispoštovati sljedeći uslovi:

- koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine a u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima
- sadnice moraju biti zdrave, rasadnički pravilno odrijeđovane, standardnih dimenzija, sa busenom.

Prijedlog sadnog materijala:

- Četinarsko drveće: *Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*, *Cupressocyparis leylandii*, *Juniperus phoenicea*, *Pinus halepensis*, *Pinus pinea*, *Pinus maritima*.
- Listopadno drveće: *Quercus pubescens*, *Celtis australis*, *Fraxinus ornus*, *Ziziphus jujuba*, *Acacia sp.*, *Albizzia julibrissin*, *Melia azedarach*, *Lagerstroemia indica*.
- Zimzeleno drveće: *Quercus ilex*, *Olea europaea*, *Phillyrea media*, *Ceratonia siliqua*, *Citrus aurantium*, *Eriobotrya japonica*, *Ligustrum japonicum*, *Magnolia grandiflora*.
- Žbunaste vrste: *Agave americana*, *Arbutus unedo*, *Atriplex halimus*, *Buxus sempervirens*, *Callistemon communis*, *Nerium oleander*, *Pittosporum tobira*, *Poinciana gilliesii*, *Feijoa sellowiana*, *Laurus nobilis*, *Myrtus Teucrium fruticans*, *Tamarix sp.*, *Viburnum tinus*, *Yucca sp.*
- Puzavice: *Bougainvillea spectabilis*, *Clematis sp.*, *Hedera sp.*, *Rhynchospermum jasminoides*, *Lonicera caprifolium*, *L. implexa*, *Parthenocissus tricuspidata*, *Tecomaria radicans*.
- Palme: *Chamaerops humilis*, *Chamaerops excelsa*, *Cycas revoluta*, *Phoenix canariensis*, *Washingtonia filifera*.
- Perene: *Canna indica*, *Cineraria maritima*, *Hydrangea hortensis*, *Lavandula spicata*, *Rosmarinus officinalis*, *Santolina viridis*, *Santalum chinense*.....

Smjernice za zaštitu objekata kulturne baštine

Detaljnijim-urbanističkim planom Seljanovo, u skladu sa Planovima višeg reda i zakonskom regulativom, potrebno je obezbijediti stvaranje uslova za zaštitu kulturnih dobara i njihove okoline, kao integralnog dijela savremenog društvenog, ekonomskog i urbanog razvoja, na način kojim se postiže njihov integritet i status i dosljedno sprovodi režim i mjere zaštite koji profilazte iz zakonske regulative.
U cilju revitalizacije ambijentalne cjeline naselja Seljanovo, formirani su urbanističko-tehnicički uslovi za postojeće objekte, kojima koji imaju kulturnu vrijednost i kojima su su definisana pravila gradnje, tj. pravila sanacije i rekonstrukcije i održavanja, a u zavisnosti od sadžajia i obima planiranih intervencija.

Ambijenti sa tradicionalnim graditeljstvom u kamenu ne isključuju moderan arhitektonski jezik i savremene materijale uz ispunjavanje pojedinih uslova kao što su kvalitet i prilagođavanje vjekovnim iskustvima. Saniranje starih kamenih struktura mora biti prilagođeno arhitektonsko-ambijentalnom integritetu objekta. Ugradnja novih aseizmičkih sklopova ne smije se izvesti po cijenu slabljenja ili trajnog gubitka elemenata istorijske arhitekture. Znatan stepen ojačanja može se postići zamjenom dotrajalih djejlova u tradicionalnim materijalima i vezama (kamen, drvo, svodovi i sl.). Ugradnja novih armirano-betonских elemenata ili čeličnih ojačanja može se privatiti samo kao neizbjeglan diočatak, a ne kao zamjena originalnog materijala i tehnike. Pri tom nove konstrukcije ne smiju biti vidljive na fasadama.

Osnovne smjernice za zaštitu:

- U cilju očuvanja kulturnih dobara i njihove okoline predviđeti samo one intervencije koje će za cilj imati očuvanje i unapređenje zatečnih vrijednosti, sve do sprovođenja postupka valorizacije i izrade odgovarajućeg Elaborata (Čl.23 Zakon o zaštiti kulturnih dobara), kako bi se stekli uslovi da se definisu precizne smjernice i uslovi pod kojima je moguće izvoditi određene intervencije.
- Kroz izdavanje urbanističko-tehnicičkih uslova potrebno je skrenuti pažnju na proceduru koja za cilj ima zaštitu potencijalnih arheoloških lokaliteta u čitavoj zoni zahvata a koja je propisana članom 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara.
 - Ako se prilikom izvođenja građevinskih, poljoprivrednih ili bilo kojih drugih radaova i aktivnosti na kopnu ili u vodi nađe na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova odnosno pronalazač dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara:
 i) prekine radove i da obezbijedi nalazište odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugim lica,
 ii) odmah prijaviti nalazište, odnosno način Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru,
 iii) sačuvava otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava,
 iv) saopštiti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.
 - Prednost u sanaciji, revitalizaciji i korišćenju daje se kulturnoj baštini koja je u propadanju, kojoj prijeti opasnost ili koja je ugrožena gradnjom novih objekata;
 - Onemogućiti gradnju trajnih i privremenih objekata koji funkcionalno, vizuelno ili na bilo koji drugi način mogu da naruše ambijentalnu ili druge vrijednosti kulturnog dobra sagledati probleme u širem području treiranog prostora čije se posjedice održavaju na određenoj prostornoj i kulturno-istorijskoj i pejzažnoj cjelini.
 - Pejzažno uređenje okoline oko objekata i cjelina od kulturnog i istorijskog značaja treba da bude uskladeno sa mjerama zaštite predjela;
 - Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost koja može imati negativan uticaj na kulturna dobra i njihovu okolinu dužna su da utvrde mjere za smanjenje i otklanjanja posljedica uticaja na kulturna dobra i da ih redovno sprovode (čl. 93)

12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETljIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Kroz projektну dokumentaciju u dijelu saobraćajnog rješenja za sve nove objekte neophodna je primjena standarda i propisa koji karakterišu ovu oblast (Pravilnik o bližim uslovima i načinu dirlatođavanja objekata za

	<p>Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je svim objektima koji svojom funkcijom podrazumijevaju javni sadržaj, kao i do stambenih objekata u kojima je planirana izgradnja stambenih jedinica za hendikepirana lica, obezbijediti pristup koji mogu koristiti lica s ograničenom mogućnošću kretanja.</p> <p>U tu svrhu, uz stepenišne prostore projektovati i odgovarajuće rampe s maksimalnim nagibom 8%, ili, ukoliko to tehnički uslovi ne dozvoljavaju planirati pristup na drugi način.</p> <p>Nivelacije svih pešачkih staza i prolaza raditi takođe u skladu s važećim propisima o kretanju invalidnih lica.</p>
--	--

13 USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

Preporuka Plana je da se urbanističke parcele ne ogradjuju. Efekat ogradijanja na pojedinim djelovima postiči kombinacijom prirodnog i uređenog zelenila radi formiranja zaštićenih ambijenata. Teren oko objekata, potporne prirodno olicanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjecnih građevina. Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od **2,0m**. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebljano izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od minimum 1,5m, a teren svake terase ozeleniti.

14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

Opšti urbanističko tehnički uslovi o kojima treba voditi računa kada je u pitanju sigurnost vazdušnog saobraćaja, izdati od Agencije za civilno vazduhoplovstvo su:

Objekat svojim položajem i planiranim gabaritima ne smije da se prostire iznad površina namijenjenih za zaštitu vazduhoplova u letu;

Objekata za obezbjedenje vazdušnog saobraćaja (radio-navigacionih sredstava);

Objekat svojom namjenom ne smije da ometa rad tehničkih sistema, sredstava i na sigurnost (bezbjednost) vazdušnog saobraćaja;

Objekat ne smije biti opremjen svjetlima koja su opasna, zbunjujuća i izazivaju obmanjujabilu pilota vazduhoplova;

Objekat ne smije biti opremjen velikim i visoko reflektujućim površinama koje prouzrokuju zaslijepljivanje pilota vazduhoplova.

Navedeni uslovi su opšteg karaktera, tj. odnose se na sve objekte na teritoriji Crne Gore.

15 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Opšta odredba: vlasnici parcela kroz koje ili uz koje prolaze kanali dužni su ih održavati (čistiti).

16 MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA

Nakon usvajanja Detaljnog urbanističkog plana, potrebno je definisati faznost i smjernice za realizaciju plana. U okviru faznosti realizacije planiranih kapacita, kao prvu fazu realizacije planirati rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove saobraćajne i tehničke infrastrukture:

- rekonstrukciju i dogradnju gradske avenije
- izgradnju kružne saobraćajnice
- izgradnju internih saobraćajnica i saobraćajnih priključaka na gradsku aveniju
- rekonstrukciju i dogradnju saobraćajnice uz more sa izgradnjom šetališta Lungo Mare
- elektroinstalacija jake struje, tk instalacija
- izgradnju i urbano opremanje pješачke zone uz potok Seljanovo
- izgradnju i uređenje pješачkih površina i staza
- uređenje javnih zelenih površina i igrališta za sport i rekreaciju.

Redosled faza nije obavezujući, tj radovi iz druge faze nisu uslovijeni realizacijom radova iz prve faze.

	17 USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU	
	<p>Priključenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postrojčim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa i uslova i saglasnosti javnih preduzeća.</p> <p>Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.</p>	
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu	
	<p>Elektronstalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme izvesti u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima.</p> <p>Kompletna niskonaponska mreža mora biti kablovska (podzemna) do lokacija priključnih omara ili direktno u objektu do glavnih razvodnih tabli. Mrežu izvesti niskonaponskim kablovima tipa PP00-A ,XP00-A i PP00 ili XP00 0.6/1kV, presjeka prema naznačenim snagama pojedinih prostora objekata. Za NN mrežu planiraju se kabovi PP00/A 4x240mm² ili PP00/A 4x120mm² kao radikalna mreža od DTS do NKRO i za kućne kablovske priključke od NKRO takođe radijalno minimalnim presjekom kabla PP00 4x25 mm² do PMO na granici placa. Za kolektivno stanovanje moguće je da brojila budu u ulazu objekta. U skladu sa TP-2, EPCG mijema mjesata ugraditi na granicama urbanističkih parcela. NN kablove po mogućnosti polagati u zajedničkom rovu na propisanom odstojanju i uz ispunjenje uslova dozvoljenog strujnog opterećenja po pojedinim izvodima. Broj niskonaponskih izvoda će se definisati glavnim projektima objekata i trastostanica.</p> <p>U prilogu ovih uslova dat je izvod za elektroenergetsku infrastrukturu iz planskog dokumenta.</p> <p>Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROCEDURA-PROTOKOL - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Funkcionalna cijelina Distribucija br. 40-00-17865 od 24.11.2011.godine; - Tehnički uslovi za priključenje potrošača na el.distributivnu mrežu br. 40-23-01-2065 od 03.10.2011 god. - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Funkcionalna cijelina Distribucija, Elektrodistribucija Tivat. 	
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	
	<p>Vodovodne i kanalizacione instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme izvesti u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima.</p> <p>U prilogu ovih uslova dat je izvod za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu iz obuhvata DUP-a.Seljanovo⁴.</p> <p>Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnički usloviza projektovanje vodovoda i kanalizacije u okviru glavnog projekta br.351-up-20/1, izdati od DOO «Vodovod i Kanalizacija» Tivat 07.02.2019.godine. 	
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu	
	<p>Poboljšanje postojeće saobraćajne mreže u funkcionišanju saobraćaja treba tražiti u izgradnji novih saobraćajnica i sanaciji i boljoj regulaciji postojećih. Kod oblikovanja saobraćajne mreže poštovani su poređ saobraćajno-tehničkih uslova i zahtjeva i zahtjevi koji prioritaze iz potrebe za kvalitetnijim ambijentom ulice.</p> <p>S obzirom na namjenu objekta sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su Opšti saobraćajno-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju komercijalnih objekata u zahvalu planskih dokumenata komunalno-stambene poslove i saobraćaj.</p>	
17.4.	Uslovi priključenja na telekomunikacionu infrastrukturu	
	<p>Obaveza investitora svih planiranih objekata u posmatranoj zoni DUP-a Seljanovo jeste da, u skladu sa rješenjima iz ovog DUP i Tehničkim uslovima koje će izdati odgovarajući telekomunikacioni operateri. Dtolektima za</p>	

	Kućnu telekomunikacionu kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predviđati do samih objekata. Sličnih karakteristika za telefoniju i prenos podataka i provlačiti kroz PVC cijevi, a za CATV koaksijalne kablove RG sa ugradnjom odgovarajućeg broja razvodnih kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predviđe minimalno po 4 instalacije, a u stambenom prostoru po 2 instalacije.
	Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su: Tehničke uslove za izgradnju pretoplinskih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata propisuju Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG“ br. 40/13) odnosno Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske i komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Sl.list CG“ br. 41/15) izdatog od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	Izgradnji objekata mora prethoditi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi geomehaničkim ispitivanjima tla. Prije izgradnje novih objekata potrebno je, ako se za to pojavi potreba, na osnovu geomehaničkih istražnih radova izsključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o izvršili odgovarajuće saniranje terena. Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom koncepцијom. Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahajevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekta. Posebnu pažnju posvetiti mjerama antikorozivne zaštite. Pronaćune raditi za IX (deveti) stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali.
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	/
20	ZAGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	

Urbanistička zona zona	E
urbanistička parceла (broj)	UP 65
namjena	SMG
Površina urbanističke parcele	833.77m ²
maksimalno dozvoljeni indeks zauzetosti	0.24
maksimalno dozvoljena zauzetost parcele /m ² /	200
maksimalni dozvoljeni indeks izgrađenosti	0.55
maksimalno dozvoljena BGP /m ² /	460
max površina stambenog prostora (m ²)	460
broj stambenih jedinica	5
broj stanovnika	14
Ukupan broj korisnika	14
planirana intervencija na pojedinačnoj UP	NOVI OBJEKAT
Urbanistički parametri	U tektušlom dijelu Plana analitički podaci dati su osnovni urbanistički parametri za svaku pojedinačnu urbanističku parcelu (visina objekta, maksimalna zauzetost i maximalna bruto gradevinska površina objekta) takvi da se:

NOVI OBJEKAT	Izgradnja novog objekta	ZOVA MOGUĆA GRADNJA
<p>Gabarite objekata projektovati u skladu sa zadatim veličinama zauzetosti terena, spratnosti objekata i bruto građevinske površine.</p> <p>U bruto građevinsku površinu objekata na urbanističkim parcelama obračunati površinu otvorenog i zatvorenog korisnog prostora, koji je planiran u svim etažama objekta (podrum-suteren-prizemlje-sprat-potkrovje).</p> <p>Površina prostorija namijenjenih za garažiranje i tehničke prostorije ne ulazi u obračun BGP objekata.</p> <p>Broj objekata na parceli</p> <p>Na svim UP sa namjenom SMG, gdje je planirana BGP veća od 500m², obavezna je izgradnja kuća u nizu ili više objekata približno iste površine, tako da nijedan od objekata ne prekoraci 500m² BGP.</p> <p>Izuzetak su urbanističke parcele UP 75, UP76, UP77, UP85, UP86, UP 91 u zoni F na kojima su Pianom predviđene kuće u nizu.</p>		

Nivelacija

Nivelacija se bazira na postojeći niveličiji terena.

- **Visinska regulacija** definisana je maksimalnom spratnošću odnosno visinom objekta na svim urbanističkim parcelama.
- Maximalno dozvoljena visina objekta mjeri se od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote slijemena ili vijenca ravnog krova.

U analitičkim tablicama za svaku urbanističku parcelu određen je maksimalan broj etaža. Dozvoljava se i manji broj. Etaže mogu biti podrum, suteren, prizemlje, spratovi i potkrovje. Podrum ne ulazi u obračun maximalne spratnosti i ukupne maximalne visine objekta.

- U slučajevima kad je maximalna spratnost objekta jedna etaža to znači da je maximalno dozvoljena visina objekta 5m a maximalna spratnost iskazana kroz etaže Su ili P.
- U slučajevima kad je maximalna spratnost objekta dvije etaže to znači da je maximalno dozvoljena visina objekta 9m a maximalna spratnost iskazana kroz etaže Su+1, Su+Pk, P+1 ili P+Pk.

U slučajevima kad je maximalna spratnost objekta tri etaže to znači da je ukupna maximalno dozvoljena visina objekta 11m a maximalna spratnost iskazana kroz etaže Su+Su+P, Su+P+Pk, Su+P+1, P+1+Pk ili P+2.

- U slučajevima kad je maximalna spratnost objekta četiri etaže to znači da je maximalno dozvoljena visina objekta 14m a maximalna spratnost iskazana kroz etaže Su+P+1+Pk, Su+P+2 ili P+3.

• U slučajevima kad je maximalna spratnost objekta pet etaže to znači da je maximalno dozvoljena visina objekta 17m a maximalna spratnost objekta pet etaže

Maksimalna visinska kota objekta

maximalno dozvoljena visina objekta 20m a maximalna spratnost israzana kroz etaže P+5.

Napomena: Ukoliko je na grafičkom prilogu Plan parcelacije, regulacije i nivelijacije i u analitičkim podacima navedena spratnost npr. P+1+Pk to je spratnost od tri etaže (11m) i ona može biti Su+Su+P, Su+P+Pk, Su+P+1 ili P+2 a u zavisnosti od konfiguracije terena i planom propisanih urbanističkih navedene smjernice važe i za spratnost od jedne, dvije, četiri, pet i šest etaža.

Podrum je ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod poda prizemija, odnosno suterena. Podrum može, ukoliko je zbog konfiguracije terena neophodno, nadviti kotu terena, trotoara **max 1.00m**. Ukoliko se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom terena smatra se najniža kota konično uređenog i nivelisanog terena oko objekta. Horizontalni gabariti podruma ne mogu biti veći od 80% površine urbanističke parcele. Objekat može imati više podrumskih etaža. Ukoliko je namjena podruma garažiranje, tehničke prostorije i pomoćne prostorije - ostave, njegova površina ne ulazi u obračun max indeksa izgradnjištva i zauzetosti. Za sve ostale namjene (wellness centar, diskoteka i sl.) površina podruma se uračunava u BGP.

Suteren je podzemna etaža zastupljena kod objekata koji su izgrađeni na denivelisanom terenu i kao takva predstavlja gabarit sa tri strane ugrađen u teren, dok je na jednoj strani kota poda suterena poklapa sa koton Uređeni teren iza objekta mora se u potpunosti nastaniti na objekat i ne može biti od objekta odvojen potpornim zidom (škarpom). Ukoliko je namjena suterena garažiranje, tehničke prostorije i pomoćne prostorije - ostave, njegova površina ne ulazi u obračun max indeksa izgradnjištva i zauzetosti. Nije dozvoljena naknadna prenamjena garaža u suterenu u druge namjene. **Prizemlje** je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena. Za stambene objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1,00m, a za poslovne objekte maksimalno 0,20m iznad kote konično uređenog i nivelisnog terena oko objekta.

Srat je svaka etaža između prizemlja i potkrovija/krova. **Potkrovje** ili završna etaža se nalazi iznad posljednjeg sprata. Najniža svjetla visina potkrovija ne smije biti veća od 1,20m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovja i spratova poklapaju.

Tavan je dio objekta bez nazidka, isključivo ispod kosog ili lučnog krova, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može imati minimalne otvore za svjetlo i ventilaciju. Tavan nije etaža. Ukoliko krovna konstrukcija i visina sijemena omogućavaju organizovanje prostora tavanu u svemu stanovanja, taj prostor ulazi u obračun bruto razvijene građevinske površine sa 100% i kao takav mora biti prepoznat u planiranim indeksima izgradnjištva za tretriranu parcelu (tavan ne ulazi u obračun spratnosti objekta).

Sastavni dio projektnе dokumentacije je uređenje terena koji sadrži saobraćajno, hortikultурno i parterno uređenje terena.

▪ Parkiranje

Planskim dokumentom je definisano:

„Gradevinska dozvola se može izdavati samo za one urbanističke parcele koje imaju direktni pristup sa postojećih i/ili izvedenih planiranih javnih saobraćajница, odnosno u skladu sa vezecim opstinskim odlukama i uslovima Javnih preduzeća.“ Planski dokument je rađen u vrijeme važenja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), čijim je članom 69 kao Uslov građenja bilo definisano „Objekat se može graditi na osnovu gradevinske dozvole i tehničke dokumentacije“.

Članom 91. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) za Uslov građenja propisano je „Investitor gradi objekat na osnovu **prijeave građenja** i dokumentacije propisane ovim zakonom“. Shodno nastaloj promjeni gore navedeno se odnosi na prijavu građenja.

Za sve urbanističke parcele potrebe za parkiranjem treba rešavati u okviru parcele a kod pojedinih parcela dio potreba za parkiranjem može se riješiti i sa planiranim pripadajućim parking mjestima na javnim saobraćajnicama, ispred parcele. Potrebe za parking mjestima riješiti saglasno normativima iz Pravilnika o sadržaju i formi planskog dokumenta.

Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se priлагoditi postojećem ambijentu. Objekti se moraju oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima. Oblikovanje objekata treba uskladiti sa pejzažom i sa tradicionalnom slikom naselja.

Kod adaptacije postojećih objekata potrebno je koristiti prirodne materijale podizajući kvalitet pejzaža. Predviđjeti, po mogućnosti, kamen kao osnovni karakteristični materijal, oko otvora („pragovi“), u krovnim vijencima i za horizontalne krovne žlijebove. Predviđjeti dovodne krovove prekrivene tradicionalnim materijalima. Prozore i vrata dimenzionirati prema klimatskim (uz osiguranje otvora za atraktivne vizure dimenzionirati otvore s ciljem štednje toplote/hladnoće i koristiti tradicionalnu stolariju). Arhitektonске volumene objekata potrebno je pažljivo projektovati sa ciljem dobijanja homogene slike maseja i grada.

Enterijeri poslovnih prostora moraju biti u odgovarajućem odnosu sa objektom u kome se nalaze. Izlozi treba da su u skladu sa susjednim izlozima i arhitekturom konkretnog objekta.

Visine objekata su date na grafičkim prilozima kao spratnost objekata uz predpostavljen disciplinovan odnos korisnika, naročito kod novoplanirane gradnje, vodeći računa o susjednim objektima i opštoj slici naselja i grada.

Kao način tumačenja, za uspostavljene kriterijume preventivne zaštite ambijentalnih i prirodnih vrijednosti sredine preporučuju se sljedeće mjeru i smjernice ...

Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja

Zatvorenih površina:

- transponovanje tradicionalnih detalja i njihovo logično i skladno prilagođavanje savremenom izrazu - dimnjaka, oluča, zidnih konzola, malih balkona, ograda, kamenih okvira itd.,
 - izrada fasada od prirodnog autohtonog kamena u površini fasade od 30% njenе površine;
 - osnovna boja fasade je bijela;
 - afirmacija prirodnih materijala, npr. obaveza je da ogradnih „baroknih“ stubica (npr. „balustrada“), brisolejii, grilje, škure kao vanjski zastori na prozorima i balkonskim vratima budu od drveta;
 - izgradnja terasa, lođa u ravni pročelja bez korišćenja ogradnih „baroknih“ stubica (npr. „balustrada“).
- Krovovi mogu biti kosi – dvovodni ili četvorovodni, sa nagibima krovnih ravnih maksimalno do **25°** (preporuka je **22°**). Slijeme krova mora se postaviti po dužoj strani objekta, a na nagnutom terenu da je paralelno izohipsama. Moguće je raditi i ravan krov, po mogućnosti sa ozelenjenim krovnim ravnima i krovnim baštama.

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, koncenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom(LED), stedne sijalice ili HPS (upravljanje potrošnjom energije, koncepta intelligentnih zgrada za spoljašnje osvjetljenje), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije, glavnih potrošaca s jednog centralnog mjesata). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Urbanističkog projekta. Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja.

Kako trenutno na teritoriji Crne Gore nema dovoljno kvalitetnih podataka o prostornoj i sezonskoj raspodjeli sunčevog zračenja, može se samo izvršiti procjena na osnovu podatka za područje centralnog primorja sa prosječno 270 sunčanih dana godišnje izraženo u jedinicama trajanja sijanja sunca u satima, srednja mješevna vrijednost osuščanja iznosi 212,20 (max 347,0 u juli). Tokom čitave godine ima prosječno oko 7 sati osuščanja dnevno, s dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 časova.

Stoga se može zaključiti da ovo područje spada u red područja sa vrlo povoljnim osnovnim parametrima za značajnije korišćenje energije neposrednog sunčevog zračenja.

Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristi na tri načina:

1. pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora
2. aktivno- sistem kolektora za pripremu tople vode
3. fotonaponske sunčane ćelije za proizvodnju električne energije

Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije – za grijanje i osvjetljenje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije).

pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od preteranog osunčanja, jer se i pasivni dobitci topote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cijelinu. Ako postoji mogućnost orientacije kuće prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici. Pretjerano zagrijavanje ljeti treba spriječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim suncanim zastorima od materijala koji sprečavaju prodor UV zraka koji podižu temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl.



Savremeni tzv. "daylight" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremene pasivne kuće danas se definisu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.

Za izvedbu objekata uz navedene energetiske mјere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Europskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001,04/01/2003)) o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izдавanja certifikata o energetskim svojstvima zgrade, kome rok valjanosti nije duži od 10 god.


Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.

21	DOSTAVLJENO:	Prva banka CG AD Podgorica, Filijala Tivat - Direktoratu za inspekcijski nadzor - Arhiv
22	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Popis obradivača urbanističko-tehničkih uslova: Milica Manojlović, dipl.ing. arh. M.R.
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Popis ovlašćenog službenog lice: Vd Sekretarka Sekretarijata Tamarat Furtula, dipl.pravnica T. Furtula M.P.
24		
25	PRILOZI:	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom

TOPOGRAFSKO-KATASTARSKI PLAN SELJANOVO
k.p.j. 624/2 KO Tivat



UJEDNOSTRANJENI PLAN SELJANOVO
Narijena površina-detaljna namjena
R 1:1000



DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

- površine za izgradnju i uređenje terena
- stanovanje malin gusina
- stanovanje srednjih gusina
- hotel
- rijetkovita namjena
- sport i rekreacija
- centralne djelatnosti

SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

- kolska saobraćajnica
- trotoar
- most
- kolsko-pješačke površine
- pješačke površine

LEGENDA

- grаницa zahvala
- grаницa PPPN MD
- broj i granica katastarske parcele
- grаницa urbanističke parcele
- broj urbanističke parcele
- urbanistička zona

ZAŠTITNI KORIDORI

- Zone zaštite objekata kulturne baštine
- infrastrukturni zaštitni koridori

SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

- kolska saobraćajnica
- trotoar
- most
- kolsko-pješačke površine
- pješačke površine




pozitivne za izgradnju i uređenje terene
površine za bezbjedno
uređenje javne namjene
površine za pejzažno uređenje

otvoreni neizgrađeni prostori - uređenje terene
površine za bezbjedno
uređenje javne namjene
površine za pejzažno uređenje

PLAN PARCELACIJE, REGULACIJE I NIVELACIJE

PLAN SELL JANOVO
R 1:1000



LEGENDA

- granica zahvata
granica PPPN MD
broj i granica katastarske parcele
granica urbanističke parcele
broj urbanističke parcele
urbanistička zona

卷之三

- | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------|
| OTVORENI NEIZERAĐENI PROSTORI | površine za pejzažno uređenje javne namjene | površine za pejzažno uređenje ograničene namjene | vodene površine- potok | površine za sport i rekreaciju |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

KOORDINATE UP 65		
Bi.	Y	X
780	6557819.37	4699806.59
781	6557826.13	4699812.12
782	6557829.54	4699812.11
783	6557833.00	4699814.37
791	6557845.80	4699874.69
792	6557836.82	4699768.58
796	6557821.66	4699700.97




— . — . — kolska saobraćajnica

- | | |
|-------------------|--|
| trojar | |
| most | |
| pješačke površine | |

Koordinatle GL-a

Br.	Y	X
427	6557852.84	4699778.25
428	6557834.62	4699772.10
433	6557839.38	4699802.76
434	6557821.66	4699792.87



CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj
Broj:1006-340-58
Tivat, 23.03.2017.godine

Na osnovu člana 5 Zakona o putevima („Sl.list RCG“ br.42/04 i „Sl.list CG“, br. 21/09, 54/09, 40/10,73/10 36/11 i 40/11) i člana 9. Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima („Sl.list CG“-opštinski propisi“, br. 24/12, 15/15 i 28/16), Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj izdaje:

OPŠTE SAOBRĀCAJNO TEHNIČKE USLOVE

Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju komercijalnih objekata u zahvatu planskih dokumenata (DUP-a ,UP-a i DSL-a) Opštine Tivat

- U projektu prikazati mjesto i način priključka urbanističke parcele na saobraćajnicu predviđenu planskim dokumentom.
- Mjesto priklučka na opštinski put mora biti povoljnih geometrijskih karakteristika gdje je obezbjedena dobra preglednost;
- Parkiranje rješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima iz pravilnika o sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl.list CG“, br. 24/10);
- Detalj parkinga (kosih, poduznih) prikazati u grafičkom prilogu;
- Ukoliko je priklučak urbanističke parcele iznad nivoa puta, projektom predviđeti oborenje ivičnjake na propisanu visinu od nivoa kolovoza, da bi se omogućio nesmetan ulaz vozila na planirana parking mjesta u okviru parcele.
- Detalj oborenog ivičnjaka prikazati u grafičkom prilogu.
- Horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju prikazati u zavisnosti od vrste priklučka i namjene objekata i u skladu sa postojećom regulacijom saobraćaja na javnom putu na koji se vrši priklučak.
- Tehničku dokumentaciju priklučka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima, preporukama i propisima koji važe u ovoj oblasti.

Trg Magnolija br. 1, 85320 Tivat, Crna Gora
Tel: + 382 (0) 32 661 362, Fax: + 382 (0) 661 362
saobracaj@opstinitivat.com, www.opstinitivat.com



Ovi opšti saobraćajno tehnički uslovi, su sastavni dio UTU-a za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju komercijalnih objekta koji se nalaze u zahvatu planских dokumenata na teritoriji Opštine Tivat.

SAVJETNICA I,

Danica Francesković, ing. saobraćaja



SEKRETARKA,

Gorica Nikišić, dipl.inžinjer saobraćaja



URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO
R 1:1000

Saobraćajna infrastruktura

UP 3, zona E



Sekretarijet za finansije i ekonomski razvoj Opštine Tivat, na osnovu člana 115 stav 1 tačka 29 i člana 117 stav 2 Zakona o vodama (»Službeni list RCG«, broj 27/07 i 32/11), radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih objekata i drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremenno uticati na promjene u vodnom režimu, utvrđuje

VODNE USLOVE ZA ODVOĐENJE OTPADNIH VODA ZA STAMBENE I POSLOVNE OBJEKTE

1. Stambeni i poslovni objekti koji se nalaze na području gdje nije izgrađena javna kanalizacija, ispuštanje otpadnih voda treba riješiti ugradnjom biološkog uređaja za prikupljanje, prečiščavanje, odvođenje i ispuštanje otpadnih voda u prirodni recipijent, prema specifičnim potrebama korisnika i to pod sledećim vodnim uslovima:

- kvalitet otpadnih voda koje se smiju ispuštati u prirodni recipijent, na mjestu ispušta, mora biti u prirodni recipijent,
- ispušna građevina mora da bude izgrađena tako da se otpadna voda koja se ispušta što brže i bolje izmiješa sa vodom prirodnog recipijenta,
- uređaj postavljeni da se nesmetano može obavljati revizija i eventualna poravka objekta.
- biološki uređaji se mogu kombinovati sa septičkom jāmom, ukoliko postoji izgrađena na parcelli.

2. Tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa utvrđenim vodnim uslovima i ostalim pravilima i normativima vezanim za izgradnju biološkog uređaja za prikupljanje, prečiščavanje, odvođenje i ispuštanje otpadnih voda u prirodni recipijent.

3. Objekti koji se nalaze na lokacijama na kojima je izgrađen novi kanalizacioni sistem u cilju obezbjeđivanja uslova za pripojenje objekata na trasu nove javne kanalizacije, tehničkom dokumentacijom projektovati pripojenje na isto u skladu sa tehničkim uslovima JP „ViK“ Tivat.

4. Nakon izgradnje javne kanalizacije, vlasnik uređaja za prečiščavanje, odvođenje i ispuštanje ispuštanje prečišćenih otpadnih voda u prirodni recipijent, dužan je priključiti se na javnu kanalizaciju u skladu sa posebnim propisima.

5. Za objekte koji mogu značajnije uticati na zagađenje voda: zanatske radionice, servisi za opravku i pranje vozila, ugostiteljski objekti, rekreacioni centri, zdravstvene, veterinarske i druge ustanove i drugi objekti od uticaja na vodni režim, utvrđuju se posebni vodni uslovi u skladu sa Zakonom.

6. Vodni uslovi su sastavni dio Urbanističko tehničkih uslova izdati od Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat.


7. Shodno članom 115 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i 32/11), članovima javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda u recipijent i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Službeni list CG“, broj 45/08, 9/10) i u skladu sa članom 22 Odluke o odvođenju i prečiščavanju otpadnih voda sa područja Opštine Tivat („Službeni list CG“ Opštinski propisi, broj 13/10), utvrđeni su vodni uslovi za stambene i poslovne objekte.

Savjetnica,
Radmila Kilibarda, dipl.ing.

Dostavljeno
1. Sekretarijatu za uređenje prostora i
zaštitu životne sredine - Opština Tivat,
2.a/a



Ustanova za vodovod i kanalizaciju Tivat



d.o.o. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske 3A, 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788
Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me
PIB: 022954-07 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40
CKB: 510-4063-73 Hipotečarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj 0901-351-18/3

Printed on: 12-02-2019

Na osnovu PRELIMINARNIH URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA broj 0901-351-18/2 od 04.02.2019 god.(dopus br.351-up-20 od 04.02.2019 god.-prijem) za izradu tehničke dokumentacije za objekat na UP 65 - kat.par.broj 624/2 KO Tivat,a na zahtjev PRVA BANKA CG AD Podgorica izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI

1. Priklučak za vodu izvesti sa postojećeg cjevovoda (mapa u prilogu 1).
2. Potrebno je postaviti centralni vodomjer u propisno izgrađenoj šahti na ivici parcele, kao i za svaki stambeni/poslovni prostor postaviti poseban vodomjer ili u šahti van objekta ili u zajedničkim prostorijama (shodno Odluci o javnom vodosnabdjevanju,Službeni list CG,Opštinski propisi broj 8 od 2014 god.).
3. Priklučak za kanalizaciju izvesti sa pozicije koja je data u prilogu (mapa u prilogu 2).

PRILOG:- 1-mapa sa pozicijom priključenja na vodovodnu mrežu
2-mapa sa pozicijom priključenja na kanalizacionu mrežu

Tivat, 07.02.2019 god.


DOSTAVLJENO:


-Naslovu
-Arhivi

OBRADIO:
Lukšić Josko



DIREKTOR:
Krivokapić Aleš, spec.struc.ing.




Fekalna kanalizacija (postojće instalacije)

R 1:1000
Hidrotehnička infrastruktura-kanalizacija
U P U žona E

R 1:1000

Hidrotehnička infrastruktura-kanalizacija



HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA-KANAL IZAKA

Dostojnica fekalna kanalizacija

posluječa tekarila karijera

plānilikā iekārtā kārtīzacija

Projektorvani gravitacioni fekairnostojenja

posloječa atmosferska kanaliz.

planišča atmosferska kanaliza

F.C. Šešljanočko

U.P.

Kontrol operasi tahanan federal

卷之三

5

2

ASTITNI

卷之三

三


二

ZAŠTITNI KORIDORI
Zone zaštite objekata
kulturne baštine
infrastrukturni zaštiti
koridori

URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

R 1:1000

Hidrotehnička infrastruktura-vodovod



postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

hydrant

PS Seljanovo

postojeći cjevovod

planirani cjevovod

potisni cjevovod DN 330mm

izmješteni potisni cjevovod DN 300mm

CG

Ministarstvo za gospodarstvo i razvoj
članice

Tel: +382 40 204 200
Fax: +382 40 214 260
e-mail: epcg@minst.gov.me

Ministarstvo za gospodarstvo i razvoj
članice
Tel: +382 40 204 200
Fax: +382 40 214 260
e-mail: epcg@minst.gov.me

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

-n/r Ministra-

MINISTARSTVO EKONOMIJE

-n/r Ministra-

MINISTARSTVO FINANSIJA

-n/r Ministra-

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GLAVNOG GRADA

Dostavljamo Vam na ocjenu i dalji postupak usaglašeni tekst Procedure-Protokola kojim se reguliše postupanje Operatora distributivnog sistema u postupku izdavanja gradjevinske dozvole po zahtjevu nadležnog organa.

PROCEDURA - PROTOKOL

1. U postupku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, u kome Operator distributivnog sistema ne učestvuje, nadležni organ obavezno upućuje investitoru da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekt) mora poštovati Tehničke preporuke EPCG i to:
 - Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje);
 - Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mješta;
 - Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja;
 - Tehnička preporuka TP - 1 b - Distributivna transformatorska stanica DTS - EPCG 10/0.4 kV

Tehničke preporuke dostupne su na sajtu EPCG.

2. U postupku izdavanja građevinske dozvole nadležni organ za izdavanje građevinske dozvole dostavlja Operatoru distributivnog sistema - FC Distribucija revidovani Glavni projekat radi izdavanja saglasnosti za priključenje objekta.
3. Operator distributivnog sistema – FC Distribucija u skladu sa Zakonom o energetici izdaje rješenje o saglasnosti za priključenje objekta na svim



4. Ukoliko Operator distributivnog sistema, odnosno FC Distribucija, traže da postoji tehnička ograničenja zbog kojih nije moguće priključiti objekta investitora na distributivni sistem i u slučaju da planom razvoja prenosnog odnosno distributivnog sistema, nije predviđena izgradnja potrebne infrastrukture ili je planirana za kasniji period (čl.149 Zakona o energetici) u rešenju za izdavanje saglasnosti za priključenje određuju se Posebni uslovi koji predviđaju pravo investitora da o svom trošku izgradi potrebnu infrastrukturu za priključenje. Posebni uslovi se moraju ispuniti i tek po njihovom ispunjenju, kao i ispunjenju ostalih uslova iz saglasnosti za priključenje, investitor može zaključiti ugovor o priključenju, odnosno biti priključen na distributivni sistem.

5. Ispunjene Posebnih uslova (izgradnja nove TS, proširenja kapaciteta postojeće TS, izgradnja priključnog 10 KV kabla, spoljašnjeg priključka...) je predmet novog postupka od izdavanja urbanističko-tehničkih uslova do dobijanja građevinske i upotrebljive dozvole
6. Zakonom o energetici predviđen je rok od 30 dana u kome je FC Distribucija dužna izdati rješenje za izdavanje saglasnosti za priključenje.
7. Nadležni organ koji izdaje građevinsku dozvolu dužan je dostaviti investitoru akt iz tačke 3., odmah po prijemu i bez odlaganja, obzirom da Zakon o energetici daje pravo na žalbu investitoru na ovo rješenje Regulatornoj agenciji za energetiku.
8. Priključenje objekta na distributivni sistem može se izvršiti tek po ispunjenju svih uslova preciziranih pravosnažnim rješenjem o izdavanju rješenja za izdavanje Saglasnosti za priključenje objekta, odnosno po zaključenju ugovora o priključenju.

Obzirom na obavezu Operatora distributivnog sistema da navedenu Proceduru-Protokol ugrađi u Pravila o funkcionisiranju distributivnog sistema, molimo da nas hitno obavijestite o Vašem stavu po ovom pitanju.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:
-Naslov
-FC Distribucija
-a/a

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 Nikšić
 Vuka Karadžića 2
 81 400 Nikšić
 Republika Crna Gora
 tel: +382 83 204 000
 fax: +382 83 214 260
 e-mail: epcg@cg.yu

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 Nikšić
 Vuka Karadžića 2
 81 400 Nikšić
 Republika Crna Gora
 tel: +382 83 204 000
 fax: +382 83 214 260
 e-mail: epcg@cg.yu

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 Nikšić
 Vuka Karadžića 2
 81 400 Nikšić
 Republika Crna Gora
 tel: +382 83 204 000
 fax: +382 83 214 260
 e-mail: epcg@cg.yu

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 Nikšić
 Vuka Karadžića 2
 81 400 Nikšić
 Republika Crna Gora
 tel: +382 83 204 000
 fax: +382 83 214 260
 e-mail: epcg@cg.yu

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 Nikšić
 Vuka Karadžića 2
 81 400 Nikšić
 Republika Crna Gora
 tel: +382 83 204 000
 fax: +382 83 214 260
 e-mail: epcg@cg.yu

Tehnički Uslovi za priključenje potrošača na el. distributivnu mrežu

Pribaviti Elektroenergetsku saglasnost.
 Za objekte čija jednovernoma snaga prelazi 24 kW potrebno je prethodno pribaviti Uslove za izradu teh. Dokumentacije.

Nakon ispunjenja uslova iz Elektroenergetske saglasnosti, Potrošač mora kod ED Tivat priklučiti Rješenje o priključenju na osnovu kojeg će biti priključen na el.distr. mrežu.
 Uz Zahtijev za izdavanje Rješenja o priključenju Potrošač je obavezan dostaviti:

- Građevinsku dozvolu, - Odgovarajući Stručni nalaz, - Dokaz da je el.montažne radove izveo ovlašteni izvođač, - Geodetski snimak trase napojnog kabела.
 Nepotpune Zahtijeve ED Tivat neće uzimati u razmatranje.

Nakon priklučiti Ugovor o snabdijevanju el. energijom sa FC Snabdijevanje Tivat. Uz zahtijev za zaključenje Ugovora o snabdijevanju, potrošač je dužan kod FC Snabdijevanje Tivat dostaviti Rješenje o priključenju i Licnu kartu.

Svi priklučci na el. distributivnu mrežu i svi projekti el. instalacija se moraju izvesti u skladu sa:

- Tehničkom preporukom za priključke potrošačana niskomaponsku mrežu TP-2, Drugo dopunjeno izdanje (EPCG , 2008.g.)
- Tehničkom Preporukom - Tipizacija mjernih mjesta (EPCG , 2009.g.)
- Uputstvom i Tehničkim Uslovima – Za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja (EPCG , 2008.g.).

Projekte el.Instalacija koji nisu u skladu sa navedenim Preporukama i Uputstvima, ED Tivat neće razmatrati.

- Objekte koji ne budu izvedeni u skladu sa navedenim Preporukama i Uputstvima, ED Tivat neće priklučivati na el. distrib. mrežu.
- U ovom tekstu su naznačene samo neke odredbe TP-2 koje se bitno razlikuju od dosadašnjih Uslova priključenja i dosadašnje prakse. :
1. Minimalni presjeci provodnika spojilašnjeg priključka (t. 4.) treba da iznose
 - Za bakanre provodnike 25 mm²
 - Za aluminijumske provodnike 35 mm²
 2. Minimalni presjeci unutrašnjeg priključka treba da iznose
 - Za bakanre provodnike 10 mm²
 - Za aluminijumske provodnike 16 mm² (nadzemni un. priključak)



3. Ormar mjernog mjestra – Opremanje ormara mjernog mjetsta (t. 12.) vrši se u zavisnosti od ugovorene jednovremene snage potrošača, prirode korištenja energije i dr. i mora omogućiti slijedeće funkcije :

- mjeru funkciju
- zaštitu vodova i opreme od preopterećenja i k. Spoja
- upravljačku funkciju tarifama
- komunikacionu funkciju
- funkciju prenaponske zaštite itd.

Samo brojilo mora biti multifunkcionalno, a tip i funkcija mjerjenja se određuju zavisno od namjene i veličine objekta i ugovorene snage sa OD i TP-2 (t.12.)

4. Ormar mjernog mjetsta se izvodi u zavisnosti od namjene i veličine objekta (t. 12. i 13.) kao :

- PMO - Priklično mjerni ormari za napajanje individualnih objekata, individualnih stanbeno poslovnih objekata, objekata male privrede, objekata posebne vrste i namjene i privremenih objekata.

Po pravilu PMO se u urbanizovanim naseljima ugrađuje na granici vlasništva (između katastarske parcele i javne površine) kao slobodno stopeći ormar ili ugrađen u zasebnu nišu, zid ograde ili objekta ili ugrađen na stub.

PMO se sastoji iz dva dijela : priključnog i mjernog. PMO se izrađuje od polikarbonata ili armiranog poliesterera.

- MRO - Mjerno razvodni ormari sa direktnim ili poluindirektnim mjerenjem za napajanje objekata kolektivne gradnje, stanbeno poslovnih i poslovnih objekata. MRO se ugrađuje u lako pristupačne i nenaštanje prostorije, ulazni hol, stepenišni prostor itd. Koji su stalno pristupačni radnicima ED. MRO se sastoji od priključnog, mjernog i razvodnog prostora. MRO se izrađuje od čeličnog lima, aluminijuma ili nekog sintetičkog materijala.


Za sva nejasna pitanja se obratite Teh. Službi ED Tivat.

Co:

- Naslovu
- Grupa za razvoj i el. saglasnosti
- a/a



URBANI URBANI URBANI
PLAN SELJAKOV
R 1:1000



ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA


- elektrovod 10kV postojeći
- elektrovod 10kV — ukidanje (izmještanje)
- elektrovod 10kV plan
- elektrovod 35kV plan
- kablovska kanalizacija
- kablovska spojnice

LEGENDA

- granica zahvata
- granica PPPN MD
- granica i granica katastarske parcele
- granica urbanističke parcele
- broj urbanističke parcele
- urbanistička zona


ZAŠTITNI KORIDORI

- TS 35/10kV plan
- TS 100/4kV postojeca
- TS 100/4kV plan



URBANISTICKI PLAN SELJANOVO
Telekomunikaciona infrastruktura
UF 35, zona E

R 1:100




卷之三

- | TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA | |
|---|---|
| granica zahvata | TK podzemni vod
ukidanje TK podzemnog voda
planirani TK podzemni vod |
| granica PPN MD
broj i granica katastarske parcele
granica urbanističke parcele
broj urbanističke parcele | TK podzemni vod višeg reda
ukidanje TK podzemnog voda višeg reda
planirani TK podzemni vod višeg reda
TK nadzemni vod
ukidanje TK nadzemnog voda
planirani TK nadzemni vod |
| UP43 | telefonska centrala
planirana telefonska centrala |
| D | TK okno
planirano TK okno |
| NAŠITNI KORIDORI | |
| Zone zaštite objekata
kulturne baštine
infrastrukturni zaštitni
koridori | |

Pejzažno uređenje

N O V O
R 1:1000



parcela	urbanistička zona	namjena	pozivna uranističke parcele /m ² /	maksimalno dozvoljeni indeks zauzetosti	maksimalno dozvoljena zauzetost parcela /m ² /	maksimalni dozvoljeni indeks izgradnjnosti	maksimalno dozvoljena BGP /m ² /	PLAN-zona E
63b	E	SMG	421.84	0.28	120	0.59	250	250
64	E	SMG	530.26	0.26	140	0.87	460	460
65	E	SMG	833.77	0.24	200	0.55	460	460
66	E	SMG	894.95	0.22	200	0.55	490	490
67	E	SMG	423.1	0.43	180	1.64	695	695
68	E	SMG	434.23	0.28	120	0.74	320	320
69	E	SMG	497.26	0.28	140	0.74	370	370
70	E	SMG	706.63	0.21	150	0.55	390	390
71	E	SMG	192.04	0.31	60	0.73	140	140
72	E	SMG	422.45	0.28	120	0.55	230	230
			44763.93		12378		35845	33705
							2140	
								337
								1011
								43
								1054
								NOVI OBJEKT
								ZGRADNA POSTOJECI LI IZGRADNA NOVOG OBJEKTA
								ZGRADNA POSTOJECI LI IZGRADNA NOVOG OBJEKTA
								NOVI OBJEKT
								*

* prihvatanje osnovnog objekta sa dijelovima objekta (terase, balkoni, stepenista i sl.), koji čine funkcionalnu cjelinu sa osnovnim objektom, iz topografsko kartašarske podloge na kojoj je Plan radjen, bez obzira da li njihova površina premašuje maksimale vrijednosti parametra prikazanih u tabelama

PODRUČNA JEDINICA
TIVAT

Broj: 121-956-1104/2019
Datum: 06.02.2019
KO: TIVAT

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA TIVAT-BR.0902-351-18/1., izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 3120 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj zgrade	Broj	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korištenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
624	2		7	15	GORNJE SELJANOVO	Sume 3. klase KUPOVINA		1251	1.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002008599	OPŠTINA TIVAT	Svojina	1/1
0000002096009	TIVAT, NIKOLE ĐURKOVIĆA BB TIVAT Tivat PRVA BANKA CG AD PODGORICA BUL. SV.PETRA ČETINJSKOG 141 PODGORICA Podgorica	Končanje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim takšama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17). Naplata nakrade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



C R N A G O R A
UPRAVA ZA NEKRETNINE
POUDRICKA JE. TIVAT
Broj: 17-953-151-079
Datum: 08.04.2019




KOPIJA PLANA

Razmjera 1:1000

Karastarska opština: TIVAT
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 4
Parcela: 624/2

S



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

